



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

GIREIDI 12

TSHIVENDA LUAMBO LWA HAYANI (HL)

BAMMBIRI LA VHURARU (P3)

LUHUHI/THAFAMUHWE 2011

MEMORANDAMU

MARAGA: 100

Memorandamu uyu u na masiatari a 11.

KHETHEKANYO YA A: RUBRIKI YA U TOLA/MAKA MAANEA (50)

KHOUDU	Khoudu 7: Vhuswikeleli ha nthesa 80 – 100%	Khoudu 6: Vhuswikeleli ha nthā 70 – 79%	Khoudu 5: Vhuswikeleli ho dziaho 60 – 69%	Khoudu 4: Vhuswikeleli vhu fushaho 50 – 59%	Khoudu 3: Vhuswikeleli ho linganelaho 40 – 49%	Khoudu 2: Vhuswikeleli ha fhasi 30 – 39%	Khoudu 1: U sa swikelela 0 – 29%
ZWI RE NGOMU NA VHUPULANI (NV) (MARAGA: 30)	<u>24 – 30</u> -Zwi re ngomu ndi zwa mathakheni, nahone zwa vhusiki ha nthesa. -Mihumbulo i a tokonya nahone yo vibva. -U pulana na/kana mvetomveto zwo bveledza maanea a si na vhukhakhi na khathihi, a kumedzeaho.	<u>21 – 23½</u> -Zwi re ngomu ndi zwa mathakheni nahone ndi zwa vhusiki ha nthā. -Mihumbulo ndi ya nthā nahone i a takadza. -U pulana na/kana mvetomveto zwo bveledza maanea o lundwaho tshidle, nahone a kumedzeaho.	<u>18 – 20½</u> -Zwi re ngomu ndi zwi pfalaho, zwo di farana. -Mihumbulo ndi i takadzaho, i a tendisea. - U pulana na/kana mvetomveto zwo bveledza maanea avhudī, a kumedzeaho.	<u>15 – 17½</u> -Zwi re ngomu ndi zwo teaho, nahone zwo farana lwo linganelaho. -Mihumbulo i takadzaho i re na vhusiki vhu fushaho. - U pulana na/kana mvetomveto zwo bveledza maanea a fushaho, nahone a kumedzeaho.	<u>12 – 14½</u> - Zwi re ngomu zwo di linganelo sa zwenezwo, hu na mavhaka a xedzaho vhutumanī. -Mihumbulo kanzhi ndi yo teaho, fhedzi vhusiki ho tāhedzwa. - U pulana na/kana mvetomveto zwo bveledza maanea a fushaho, nahone a kumedzeaho.	<u>9 – 11½</u> -Zwi re ngomu zwiriwe a zwiho khagala, a zwo ngo farana. -Mihumbulo yo sekena, hunzhi i sokou dovhola. -A zwo ngo swikelela u vha kha Luambo lwa Hayani, naho zwo di pulanwa/hu na mvetomveto. -Maanea ha ngo bveledzwa nga ndila i kumedzeaho.	<u>0 – 8½</u> - Zwi re ngomu a zwo ngo lulama na luthihi, a zwo ngo lunzhedzana. -Mihumbulo yo tapanyedzwa, yo sokou dovhola. - U pulana na/kana mvetomveto a zwi fushi, kana a zwiho. -Maanea aya ha nekedzei/kumedzei.
LUAMBO, TSHITAILA NA U SEDZULUSA (LTS) (MARAGA: 15)	<u>12 – 15</u> -U sumbedza vhudzivha ho godombelaho ha ndeme ya luambo. -Luambo, zwiga zwa u vhala zwo shumiswa zwone-zwone. -U shumisa luambo lwa nthesa lwa kuambele/maambele. -Munanguludzo u	<u>10½ – 11½</u> - U sumbedza vhudzivha ho dziaho ha ndeme ya luambo. -Luambo, zwiga zwa u vhala hunzhi a zwi na vhukhakhi. - Munanguludzo wa maipfi wo tea tshibveledzwa. - Tshitaela, thounu na redzhisitāra zwo tea thoho ya mafhungo.	<u>9 – 10</u> -Hu na vhutanzi ha vhudzivha ha luambo. - Luambo na zwiga zwa u vhala hunzhi a zwi na vhukhakhi. - Munanguludzo wa maipfi wo tea tshibveledzwa. - Tshitaela, thounu na redzhisitāra zwo tea thoho ya mafhungo.	<u>7½ – 8½</u> -Huriwe u vhonala ha vhudzivha ha luambo zwi hone. -Luambo ndi lwa misi, zwiga zwo shumiswa lu fushaho. - Munanguludzo wa maipfi u a fusha. - Tshitaela, thounu na redzhisitāra nga u angaredza zwi di anana na thodea.	<u>6 – 7</u> -Vhudzivha ha luambo ho sekena. -Luambo a lwo ngo vibva, na zwiga zwa u vhala huriwe a zwo ngo shumiswa nga ndila yone. -Munanguludzo wa maipfi wo shaedzwa. - Tshitaela, thounu na redzhisitāra a zwo ngo tea. -Munanguludzo wa luambo ndi wa fhasi. - Tshitaela, thounu na redzhisitāra zwi	<u>4½ – 5½</u> -Luambo na zwiga zwa u vhala zwo khakhea. -Munanguludzo wa maipfi a wo ngo tea na luthihi. -Tshitaela, thounu na redzhisitāra zwo liana tshothe. -Ho dala vhukhakhi, naho zwo di vhalululwa na u sedzuluswa	<u>0 – 4</u> -Luambo na zwiga zwa u vhala zwo khakhea. -Munanguludzo wa maipfi a wo ngo tea na luthihi. -Tshitaela, thounu na redzhisitāra zwo liana tshothe. -Ho dalesa vhukhakhi na ndado, nahone a hu vhonali vhutanzi ha

Vhunē ha khandiso ho vhaledzwa

Iyani kha siatari li tevhelaho

	<p>sa vhambedzwiho/ wa n̄thesa wa maipfi, zwo vhibva vhukuma. -Tshitaela, thounu na redzhisitara zwo tea tshothe thoho ya mafhungo. -A hu na vhukhakhi na vhuthihi nga murahu ha u sedzuluswa na u vhalululwa ha mushumo.</p>	<p>vanganywa lwa vhusiki. - Tshitaela, thounu na redzhisitara zwo tea thoho ya mafhungo. -Hunzhi a hu na vhukhakhi nga murahu ha u sedzuluswa na u vhalululwa ha mushumo.</p>	<p>- Kanzhi a hu na vhukhakhi nga murahu ha u vhalulula na u sedzulusa.</p>	<p>dza thoho ya mafhungo. - Hu di vha na vhukhakhi vhu si gathi nga murahu ha u vhalulula na u sedzulusa.</p>	<p>shaedza ndunzhendunzhe. -Hu na vhukhakhi ho vhalaho naho ho di vha na u vhalulula na u sedzulusa.</p>	<p>zwituku.</p>	<p>u vhalulula na u sedzulusa.</p>
TSHIVHUMBEO (T) (MARAGA: 5)	<u>4 – 5</u>	<u>3½</u>	<u>3</u>	<u>2½</u>	<u>2</u>	<u>1½</u>	<u>0 – 1</u>
	<p>-Kubveledzelwe kwo faranaho/lunzhedze- aho kwa thoho. -Vhudodombedzi vhu tokonyaho ha n̄thesa. -Mitala, dziphara zwo fhatwa lwa vhutali. -Vhulapfu/tshivhalo tsha maipfi zwi elana na ndaela dza thoho.</p>	<p>-Mafhungo o bveledzwa nga ndila yo faranaho. Hu na ndunzhendunzhe. - Mitala, dziphara zwi a tevhelelea nahone zwo vanganwa. -Vhulapfu ho tea.</p>	<p>-Vhunzhi ha zwidodombedzwa zwo bveledzwa. - Mitala, dziphara zwo fhatea zwavhudi. - Vhulapfu ho tea.</p>	<p>-Dziriwe dza mbuno na zwododombedzwa zwo bveledzwa. - Mitala, dziphara zwo khakhea huiwe, fhedzi maanea a sala a tsha di pfala. -Vhulapfu ho lapfesa/pfufhifhalesa.</p>	<p>-Vhunzhi ha dzimbuno dzi hone. - Mitala, dziphara zwo khakhea fhedzi maanea a sala a tsha di pfala. -Vhulapfu ho lapfesa/pfufhifhalesa.</p>	<p>-Zwi re ngomu zwiwiwe a zwiho khagala, a zwo ngo farana. - Mitala, dziphara zwi kha vhuimo ha fhasi. - Vhulapfu ho lapfesa/pfufhifhalesa.</p>	<p>-O liana na thoho. - Mitala, dziphara zwo vhilingana, a zwi tevhelelei. -Vhulapfu ho lapfesa/pfufhifhalesa u fhirisa mpimo.</p>

KHETHEKAYO YA B: RUBRIKI YA U TOLA/MAKA ZWIBVELEDZWA ZWILAPFU ZWA VHUDAVHIDZANI (30)

KHOUDU	Khoudu 7: Vhuswikeleli ha nthesa 80 – 100%	Khoudu 6: Vhuswikeleli ha nthā 70 – 79%	Khoudu 5: Vhuswikeleli ho dziaho 60 – 69%	Khoudu 4: Vhuswikeleli vhu fushaho 50 – 59%	Khoudu 3: Vhuswikeleli ho linganelaho 40 – 49%	Khoudu 2: Vhuswikeleli ha fhasi 30 – 39%	Khoudu 1: U sa swikelela 0 – 29%
ZWI RE NGOMU, VHUPULANI NA TSHIVHUMBEO (NVT) (MARAGA: 18)	<u>14½ – 18</u>	<u>13 – 14</u>	<u>11 – 12½</u>	<u>9 – 10½</u>	<u>7½ – 8½</u>	<u>5½ – 7</u>	<u>0 – 5</u>
	<p>-Ndīvho yo dziaho tshothe ya thodea dza tshibveledzwa.</p> <p>-U riwala lwo rombah/o/vhibvaho.</p> <p>-U tshimbila kha vhutala hone-hone, hu si na u bva kha thoho ya mafhuno.</p> <p>-Zwi re ngomu na mihumbulo zwo farana tshothe, nahone zwo tandavhudzwa vhukuma, zwidodombedzwa zwothe zwi tikedza thoho ya mafhuno.</p> <p>-Hu na vhuñanzi ha u pulana na/kana mvetomveto, zwa mbo bvededa tshibveledzwa tshi si na vhukhakhi na luthihi, tshi kumedzeaho.</p> <p>-Tshivhumbeo ndi tsho teaho lwa tshothe.</p>	<p>-U na ndīvho yavhudisa ya thodea dza tshibveledzwa.</p> <p>-U riwala lwo rombah/o/vhibvaho</p> <p>-U tshimbila kha vhutala hone-hone, hu si na u bva kha thoho ya mafhuno.</p> <p>-Zwi re ngomu na mihumbulo zwo farana, zwa tandavhudzwa, zwavhudisa, zwidodombedzwa zwothe zwi tikedza thoho.</p> <p>-U pulana na/kana mvetomveto zwo bvededa tshibveledzwa tshi kumedzeaho, tshavhudī vhukuma.</p> <p>-O shumisa milayo yo teaho ya tshivhumbeo nga ndila yone-yone.</p>	<p>-U na ndīvho yo dziaho ya thodea dza tshibveledzwa.</p> <p>-U riwala – u fara vhutala, nahone u tou polika zwituku kha thoho ya mafhuno.</p> <p>-Hunzhi zwi re ngomu na mihumbulo zwo farana nga ndila i fushaho, zwiñwe zwa zwidodombedzwa zwi tikedza thoho.</p> <p>-U pulana na/kana mvetomveto zwo bvededa tshibveledzwa tshi fushaho, tshi kumedzeaho.</p> <p>-O shumisa milayo yo teaho ya tshivhumbeo.</p>	<p>-U na ndīvho i fushaho ya thodea dza tshibveledzwa.</p> <p>-U riwala – o di bvanyana fhedzi nga u angaredza ha xedzi zwine thoho ya amba lini.</p> <p>-Zwi re ngomu na mihumbulo zwo farana nga ndila i fushaho, zwiñwe zwa zwidodombedzwa zwi tikedza thoho.</p> <p>-Vhuñanzi ha u pulana na/kana mvetomveto zwo bvededa tshibveledzwa tshi fushaho, tshi kumedzeaho.</p> <p>-U shumisa muhumbulo u fushaho a tshi shumisa thodea dzo teaho dza tshivhumbeo tsha tshibveledzwa.</p>	<p>-U na ndīvho ya linganelaho ya thodea dza tshibveledzwa.</p> <p>-Vhuñala hawe kha mushumo uyu i sumbedza hu na u shaedza vhukuma.</p> <p>-U riwala – u a xedza vhutala, zwi ambiwaho huiwe a zwi tsha pfala.</p> <p>-Zwi re ngomu na mihumbulo zwo liana, zwidodombedzwa zwituku zwi tikedzaho thoho.</p> <p>-Vhuñanzi ha u pulana na/kana mvetomveto zwo bvededa tshibveledzwa tshi fushaho, tshi kumedzeaho.</p> <p>-U na muhumbulo wo linganelaho wa thodea dza tshivhumbeo tsha tshibveledzwa.</p>	<p>-U na ndīvho ya fhasi ya thodea dza tshibveledzwa.</p> <p>-Phindulo yawe kha mushumo uyu i sumbedza u xedza tshothe vhutala.</p> <p>-U riwala – u xedza vhutala, na zwi ambiwaho huiwe a zwi tsha pfala.</p> <p>-Zwi re ngomu na mihumbulo zwo liana, zwidodombedzwa zwituku zwi tikedzaho thoho.</p> <p>-A zwo ngo lingana kha Luambo lwa Hayani, naho ho di vha na u pulana/ kana mvetomveto.</p> <p>-Tshibveledzwa a tsho ngo kumedzwa zwavhudī. Thodea dzo teaho dza tshivhumbeo a dzo ngo shumiswa – hu na u shaedza huhulu ha zwithu zwa ndeme.</p>	<p>-A hu na ndīvho ya thodea dza tshibveledzwa.</p> <p>-Phindulo ya mushumo uyu i sumbedza u xedza tshothe vhutala.</p> <p>-U riwala – u liana na thoho, zwi ambwaho hunzhi a zwi tsha pfala. Zwi re ngomu na mihumbulo a zwi elani,</p> <p>zwidodombedzwa zwituku zwi tikedzaho thoho.</p> <p>-U pulana na/kana mvetomveto a zwi swikeleli/zwiho/ fushi na kathihi.</p> <p>-Tshibveledzwa itshi a tshi kumedzei.</p> <p>- A ho ngo shumiswa thodea dzo teaho dza tshivhumbeo.</p>

Vhuñe ha khandiso ho vhaledzwa

Iyani kha siatari li tevhelaho

					tshibveledzwa fhedzi hu na u tahedzwa ha zwithu zwa ndeme.		
LUAMBO, TSHITAE LA NA U SEDZULUSA (LTS) (MARAGA: 12)	10 – 12 - U shumisa zwivhumbeo zwone-zwone zwa girama, nga ndila yone, nahone zwo fhatwa lwa vhutali vhukuma. -Ndivho ya maipfi yo tea tshothe ndivho, vha tanganedzaho mafhungo na nyimele. -Tshitaela, ndivho na redzhisitara zwo tea tshothe-tshothe. -A hu na vhukhakhi na vhuthihi nga murahu ha u vhalulula na u sedzulusa. -Vhulapfu ho tea.	8½ – 9½ -Tshibveledzwa tsho fhatwa zwavhudzi vhukuma, nahone nga ndila yone. -Ndivho ya maipfi yo tea ndivho, vha tanganedzaho mafhungo na nyimele. -Tshitaela, thouni na redzhisitara zwo tea thodea dza mushumo. -Hunzhi a hu na vhukhakhi nga murahu ha u vhalulula na u sedzulusa. -Vhulapfu ho tea.	7½ – 8 -Mushumo wo fhaṭea lwo diaho, u a vhalea. -Ndivho ya maipfi yo tea ndivho, vha tanganedzaho mafhungo na nyimele. -Tshitaela, thouni na redzhisitara zwo tea thodea dza mushumo. -Hunzhi a hu na vhukhakhi nga murahu ha u vhalulula na u sedzulusa. -Vhulapfu ho tea.	6 – 7 -Mushumo wo fhaṭea lu fushaho. Vhukhakhi vhu re hone a zwi khakhisi nyelelo ya mafhungo. -Ndivho ya maipfi i fhasi nahone a ha tei tshothe ndivho, vha tanganedzaho mafhungo na nyimele. -Tshitaela, thouni na redzhisitara zwo tea lu fushaho. -Hu na vhukhakhi vhu si vhunzhi nga murahu ha u vhalulula na u sedzulusa. -Vhulapfu ho lapfesa/ pfufhifhalesa.	5 – 5½ -Mushumo wo fhaṭwa lwo tou linganelaho. Hu na vhukhakhi ho vhalahonyana. -Ndivho ya maipfi i toda u lulamiswa nahone a i tei ndivho, vha tanganedzaho mafhungo na nyimele. -Tshitaela, thouni na redzhisitara a zwo ngo tea. -Ho ḫala vhukhakhi naho ho ḫi vha na u vhalulula na u sedzulusa. -Zwo lapfesa/ pfufhifhalesa.	4 – 4½ -Mushumo wo fhaṭwa lwa fhasi nahone zwi a konda u tevhelelea. -Ndivho ya maipfi i toda ndulamiso zwi hone nahone a i tei ndivho. -Tshitaela, ndivho na vha tanganedzaho mafhungo a zwi anani/tshimbilelani na thoho ya mafhungo. -Ho ḫalesa vhukhakhi na ndado nga murahu ha u vhalulula na u sedzulusa. -Vhulapfu – Zwo lapfesa/ pfufhifhalesa u fhirisa mpimo.	0 – 3½

KHETHEKANYO YA C: RUBRIKI YA U TOLA/MAKA ZWIBVELEDZWA ZWIPFUFHI ZWA VHUDAVHIDZANI (20)

KHOODU	Khoudu 7: Vhuswikeleli ha nthesa 80 – 100%	Khoudu 6: Vhuswikeleli ha ntha 70 – 79%	Khoudu 5: Vhuswikeleli ho dziaho 60 – 69%	Khoudu 4: Vhuswikeleli vhu fushaho 50 – 59%	Khoudu 3: Vhuswikeleli ho linganelaho 40 – 49%	Khoudu 2: Vhuswikeleli ha fhasi 30 – 39%	Khoudu 1: U sa swikelela 0 – 29%
ZWI RE NGOMU, VHUPULANI NA TSHVHUMBEO (NVT) (MARAGA: 12)	<u>10 – 12</u>	<u>8½ – 9½</u>	<u>7½ – 8</u>	<u>6 – 7</u>	<u>5 – 5½</u>	<u>4 – 4½</u>	<u>0 – 3½</u>
	<p>-Ndivho yo dziaho tshothe ya thodea dza tshibveledzwa.</p> <p>-U tana vhudzivha ho angalalaho vhukuma ha vhutsila ha u riwala.</p> <p>-Vhuniwali ho rombaho/dziaho – mugudi u fara vhutala hone, ha liani na thoho ya mafhungo.</p> <p>-Zwi re ngomu na mihibulo yawe zwo farana tshothe, zwo tandavhudzwa lwa nthesa, nahone zwidodombedzwa zwethe zwi tikedza thoho.</p> <p>-Vhutanzi ha u pulana na/kana mvetomveto zwo bveledza tshibveledzwa tshi si na vhukhakhi na luthihi, nahone tshi kumedzeaho.</p> <p>-O shumisa milayo ya tshivhumbeo yo teaho nga ndila yavhudi vhukuma.</p>	<p>-Ndivho yavhudisa ya thodea dza tshibveledzwa.</p> <p>-U tana vhudzivha ho angalalaho ha vhutsila ha u riwala.</p> <p>-Vhuniwali ho rombaho/dziaho – mugudi u fara vhutala hone, ha liani na thoho ya mafhungo.</p> <p>-Zwi re ngomu na mihibulo yawe zwo farana, zwa tandavhudzwa zwavhudisa, nahone zwidodombedzwa zwethe zwi tikedza thoho.</p> <p>-Vhutanzi ha u pulana na/kana mvetomveto zwo bveledza tshibveledzwa tsho fhatwaho zwavhudzi, tshi kumedzeaho.</p> <p>-O shumisa milayo ya tshivhumbeo yo teaho nga ndila yavhudi vhukuma.</p>	<p>-Ndivho yo dziaho ya thodea dza tshibveledzwa.</p> <p>-U tana zwiriwe zwa vhudzivha kha nyimele dzo tandavhuwaho dza u riwala mishumo/ zwibveledzwa.</p> <p>-U riwala – mugudi u fara vhutala hone, hu na u liana/xelana zwiuku na thoho.</p> <p>-Hunzhi zwi re ngomu na mihibulo zwo farana, zwa tandavhudzwa, na zwidodombedzwa zwinzhi zwi tikedza thoho.</p> <p>-Hu na vhutanzi ha u pulana na u sedzulusa zwo bveledzaho tshibveledzwa tshi kumedzeaho, tshavhudzi vhukuma.</p> <p>-O shumisa milayo yo teaho ya tshivhumbeo.</p>	<p>-Ndivho i fushaho ya thodea dza tshibveledzwa.</p> <p>-U tana zwiriwe zwa vhudzivha kha nyimele dzo tandavhuwaho dza u riwala mishumo/ zwibveledzwa.</p> <p>-U riwala – mugudi u a xedza vhutala fhedzi zwa si khakhise thalutshedzo nga u angaredza.</p> <p>-Zwi re ngomu kha tshibveledzwa na mihibulo zwo farana lu fushaho, zwiwe zwa zwidodombedzwa zwi tikedza thoho.</p> <p>-Vhutanzi ha u pulana na sedzulusa zwo bveledza tshibveledzwa tshi fushaho, tshi kumedzeaho.</p> <p>-O shumisa muhumbulo u fushaho wa thodea</p>	<p>-Ndivho yo linganelaho ya thodea dza tshibvumbedzwa.</p> <p>Phindulo i shaedza vhutala.</p> <p>- U sumbedeza ndivho thukhu kha nyimele dzo tandavhuwaho dza vhuriwali.</p> <p>-U riwala – mugudi u liana na thoho, thalutshedzo ya polika huiwe.</p> <p>-Zwi re ngomu na mihibulo zwo farana lwo linganelaho, zwinwe zwa zwidodombedzwa zwi tikedza thoho.</p> <p>-Vhutanzi ha u pulana na u sedzulusa zwo bveledza tshibveledzwa tsho fushaho, tshi kumedzeaho.</p> <p>-O shumisa muhumbulo u fushaho wa thodea</p>	<p>-Ndivho ya fhasi ya thodea dza tshibveledzwa.</p> <p>Phindulo kha mushumo uyu i sumbedza vhutala vhusekene.</p> <p>-U sumbedza ndivho i shaedzaho kha nyimele dzo tandavhuwaho dza vhuriwali.</p> <p>-U riwala – mugudi u liana na thoho, huiwe thalutshedzo ya polika.</p> <p>-Zwi re ngomu na mihibulo zwa tshibveledzwa a zwi yelani, zwidodombedzwa zwiuku zwi tikedzaho thoho.</p> <p>-U pulana/ mvetomveto a zwi fushi.</p> <p>Tshibveledzwa a tshi kumedzei/fushi.</p> <p>-Ho ngo shumisa milayo yo teaho ya tshivhumbeo.</p>	<p>-A hu na ndivho ya thodea dza tshibveledzwa.</p> <p>-U shaedza ndivho kha nyimele dzo tandavhuwaho dza vhuriwali.</p> <p>-U riwala – mugudi u liana na thoho, thalutshedzo hunzhi i a xela.</p> <p>-Zwi re ngomu na mihibulo zwa tshibveledzwa a zwi yelani, zwidodombedzwa zwiuku zwi tikedzaho thoho.</p> <p>-A zwi tei Luambo lwa Hayani, nahone pulaniwa na/ kana mvetomveto. Tshibveledzwa a tsho ngo kumedzwa zwavhudzi.</p> <p>- Ho ngo shumisa</p>

Vhuñe ha khandiso ho vhaledzwa

Iyani kha siatari li tevhelaho

	vhukuma.			dza tshivhumbeo.	thodea dza tshivhumbeo – hu na huiwe u shaedza.	milayo yo teaho ya tshivhumbeo.	
LUAMBO, TSHITAILA NA U SEZULUSA (LTS) (MARAGA: 8)	<u>6½ – 8</u>	<u>6</u>	<u>5½</u>	<u>4 – 4½</u>	<u>3½</u>	<u>2½ – 3</u>	<u>0 – 2</u>
	<p>-U shumisa zwivhumbeo zwone-zwone zwa luambo kha u riwala tshibveledza, nahone two fhatwa nga vhutsila vhuhulwane vhukuma.</p> <p>-Ndivho ya maipfi yo tea tshothe ndivho, vha tanganedzaho mafhuno na nyimele.</p> <p>-Tshitaila, thouni na redzhisitara zwo tea ndeme na thodea dza mushumo.</p> <p>-Tshibveledzwa hunzhi a hu na vhukhakhi nga murahu ha u pulana na u sedzulusa.</p> <p>-Vhulapfu ho tea.</p>	<p>-Tshibveledzwa tshofatwa zwavhuđi vhukuma nahone nga ndila yone-yone.</p> <p>-Ndivho ya maipfi yo tea ndivho, vha tanganedzaho mafhuno na nyimele.</p> <p>-Tshitaela, thouni na redzhisitara zwo tea ndeme na thodea dza mushumo.</p> <p>-Tshibveledzwa hunzhi a hu na vhukhakhi nga murahu ha u pulana na u sedzulusa.</p> <p>-Vhulapfu ho tea.</p>	<p>-Tshibveledzwa tshofatwa zwavhuđi, nahone tshi a vhalea.</p> <p>-Ndivho ya maipfi yo tea ndivho, vha tanganedzaho mafhuno na nyimele.</p> <p>-Tshitaila, thouni na redzhisitara hunzhi zwo tea.</p> <p>-Tshibveledzwa a tshi na vhukhakhi vhunzhi nga murahu ha u pulana na u sedzulusa.</p> <p>-Vhulapfu ho tea.</p>	<p>-Tshibveledzwa tshofatwa lu fushaho. Vhukhakhi vhu re hone a vhu khakhisi nyelelo ya mafhuno.</p> <p>-Ndivho ya maipfi yo tea ndivho, vha tanganedzaho mafhuno na nyimele.</p> <p>-Tshitaela, thouni na redzhisitara zwi a di fusha.</p> <p>-Tshibveledzwa tshi di vha na vhukhakhi vhu si vhunzhi nga murahu ha u pulana na u sedzulusa.</p> <p>-Vhulapfu ho vha ho teaho.</p>	<p>-Tshibveledzwa tshofatwa lwo linganelaho. Hu na vhukhakhi ho vhalaho.</p> <p>-Ndivho ya maipfi yo shaedza nahone a i tei tshothe ndivho, vha tanganedzaho mafhuno na nyimele.</p> <p>-Tshitaela, thouni na redzhisitara zwo tsela fhasi.</p> <p>-Tshibveledzwa tshofaredza vhukhakhi ho vhalaho nga murahu ha u pulana na u sedzulusa.</p> <p>-Vhulapfu – zwo lapfesa/ pfufhifhalesa.</p>	<p>-Tshibveledzwa tshofatwa nga ndila i shaedzaho/ya fhasi, nahone i a kondà u tevhelelea.</p> <p>-Ndivho ya maipfi i todà huiwe u lulamiswa, nahone a i tei ndivho, vha tanganedzaho mafhuno na nyimele.</p> <p>-Tshitaela, thouni na redzhisitara a zwo ngo tea.</p> <p>-Tshibveledzwa tshodala vhukhakhi, nahoh ho divha na u pulana/sedzulusa.</p> <p>-Vhulapfu – zwo lapfesa/ pfufhifhalesa.</p>	<p>-Tshibveledzwa tshofatwa nga ndila ya fhasi/i shaedzaho vhukuma, nahone zwi tou kondà tshothe u tevhelelea.</p> <p>-Ndivho ya maipfi i todà u lulamiswa ho angalalaho vhukuma nahone a zwo ngo tea ndivho na khathihi.</p> <p>-Tshitaela, thouni na redzhisitara a zwi tshimbilelani na thoho.</p> <p>-Tshibveledzwa tshodala vhukhakhi vhunzhisa, na ndado i re khagala nga murahu ha u pulana na u sedzulusa.</p> <p>-Vhulapfu – zwo lapfesa/ pfufhifhalesa.</p>

KHETHEKANYO YA A: ZWIBVELEDZWA ZWA VHUSIKI (MAANEA)**MBUDZISO I**

(Vha songo i shumisa kha u maka, yo tou itelwa u t̄andavhudza ndivho yavho)

1.1 MAANEA A MBULETSHEDZO

- Muñwali u buletshedza tshithu nga vhuðalo.
- Muñwali u ola tshifanyiso tsha zwine a khou amba nga hazwo muhumbuloni wa muvhali.

1.2 MAANEA A NGANETSHELO

- Aya ndi maanea ane muñwali a anetshela tshitorı kana zwiwo zwo no bvelelaho.
- Zwi anetshelwaho zwi tea u kunga na u tendisea.
- Mafhungo a hone a ñwalwa nga tshifhinga tsho fhelaho.
- Magumo a songo ñoweleaho nahone a fhedza tshitorı zwavhuði.

1.3 MAANEA A U T̄ATA KHANI

- Afha muñwali u vha e na ndila yawe ine a vhona ngayo zwithu.
- Mihumbulo yawe i tea u vha khagala u bva mathomoni u swika magumoni.
- Muñwali u sumbedza u imelela liñwe fhungo/sia.
- Muñwali u tikedza vhukuma fhungo liñwe a khou t̄oda li tshi tendiwa.
- Muñwali u sumbedza vhukhwiñe ha fhungo liñwe a khou li imelela.

1.4 MAANEA A DISKHESIVI

- Afha muñwali u t̄ata u lingana nga mihumbulo mivhili yo nekedzwaho.

1.5 MAANEA A TSENGULUSO

- Muñwali u vha a tshi khou tou sengulusa mafhungo.
- Afha hu nga senguluswa zwo bvelelaho kana zwi sa athu u bvelela.
- Muñwali u vhekanya mafhungo awe nga ngona (Ndunzhendunzhe ya mafhungo).

1.6 TSENGULUSO YA TSHIFANYISO

- Mugudi a nga amba nga zwivhuya zwa mbofholowo fhano Afrika Tshipembe.
- U diphinña nga vhuswa.
- Afha hu nga da mihumbulo minzhi yo fhambanaho nga ha zwifanyiso zwo newaho.

1.7 TSENGULUSO YA TSHIFANYISO

- Mugudi a nga amba nga ha phukha yo/dzo sumbedzwaho.
- Mugudi a nga amba nga vhugalaphukha.
- Afha hu nga da mihumbulo minzhi yo fhambanaho nga ha zwifanyiso zwo newaho.

1.8 TSENGULUSO YA TSHIFANYISO

- Mugudi a nga amba nga ha zwivhuya zwa u nekedzwa ha vhana zwiliwa zwikoloni.
- Afha hu nga da mihumbulo minzhi yo fhambanaho nga ha zwifanyiso zwo newaho.

THANGANYELO YA KHETHEKANYO YA A: 50

KHETHEKANYO YA B: ZWIBVELEDZWA ZWILAPFU ZWA VHUDAVHIDZANI**MBUDZISO 2****2.1 MUVHIGO**

Tshivhumbeo:

- Thoho
- Marangaphanda.
- Matshimbidle.
- Mawanwa.
- Phendelo.
- Themendelo.
- Tsaino.

2.2 VHURIFHI HA TSHISHAKA

Tshivhumbeo:

- Diresi nthihi.
- Theshano.
- Mutumbu.
- Nyonesano.
- Magumo.
- Kushumisele kwa luambo (Thounu na redzhisitara).

2.3 LI᷑NWALOVHUNE

Tshivhumbeo:

- Zwidodombedzwa zwa vhuṇe.
- Zwododombedzwa zwa pfunzo.
- Tshenzhemo ya zwa mushumo.
- Ndambedzo.
- Dziṭhanzi.
- Muano.

2.4 EDITHORIALA

Tshivhumbeo:

- Mvulatswinga: mududzanyi u ḫivhadza fhungo ḫine a khou amba nga halo ḫine la kwama vhunzhi ha vhavhali.
- Mutumbu: u ḫahisa kuvhonele kwawe kwa zwithu.
- Thasululo: hu ḫewa ndila ya thasululo ya thaidzo i vhangwaho nga fhungo ḫine la khou ambiwa.
- Magumo: mudzudzanyi u ombedzela fhungo ḫihulwane.

KHETHEKANYO YA C: ZWIBVELEDZWA ZWIPFUFHI ZWA VHUDAVHIDZANI**MBUDZISO 3****3.1 FULAYA**

Tshivhumbeo:

- Dzina la tshiimiswa.
- Mulaedza.
- Zwidodombedzwa zwa tshiimiswa.

3.2 MASIA

- Fhethu hune ha khou iwa.
- Hune ha khou takuwiwa.
- Maipfi a masia a ngaho Vhukovhela, Vhubvaduvha, n̄tha, fhasi, na zwiñwe.

3.3 POSIKARATA

Tshivhumbeo:

- Nga nn̄da: madzina na diresi ya muñwalelwā.
- Nga ngomu: vhubvo na mulaedza, zwidodombedzwa zwa vhudavhidzani zwa muñwali.

THANGANELO YA KHETHEKANYO YA C:

MARAGAGUTE:

20

100